

SESOTHO PUO YA TLATSETSO YA PELE: COVID-19 MORALO WA THUTO WA SELEMO O BOELEDITSWENG: KEREITI YA 7 (2021-2023)

KEREITI YA 7 KOTARA YA 1				
BOKGONI	Ho mamela le Ho bua	Ho bala le Ho boha	Ho ngola le Ho nehelana	Dibopeho le Melao ya Tshebediso ya Puo
Letsatsi la 1-3 la beke ya 1	Ho etswe Tekolo ya Motheo e lekanyeditsweng. Ho rekotwe lesedi lohle e le ho fumana boiphihlelo ba baithuti le moo ba haellwang teng. Tlhahisoleseding ena e lokelwa ho sebediswa ha ho etswa diqeto ka tse tla rutwa le mesebetsi ya ho ithuta.			
BEKE YA 1-2	<p>Ho mamela palekgutshwe</p> <ul style="list-style-type: none"> Hlwaya mehopolu ya sehloho e tshhetsang ho tswa ho palekgutshwe Ngola dinoutso Arolelanang mehopolu, boitemohelo le ho bontsha kutlwisiso ya mehopolu. <p>Ho pheta pale hape</p> <ul style="list-style-type: none"> Pheta diketsahalo hape ka tlhahlamano e nepahetseng Bolela mabitso a baphetwa ka nepo Bolela nako 	<p>Tema ya dingolwa: Dipalekgutshwe</p> <ul style="list-style-type: none"> Makgetha a sehlooho a tema ya dingolwa: jwalo ka mophetwa, tlhahiso le kgodiso ya baphetwa, poloto, kgohlano, boitshetleho, tikoloho, mopheti, mookotaba <p>Tshebetso ya ho bala:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pele ho ho bala (Ho hlahisa tema) Nakong ya ho bala (Makgetha a ho bala) Ka mora ho ho bala (Araba dipotso, bapisa, ho tshwane le ho fapana ha dintho, ho lekola <p>Temakutlwisiso le mawa a ho bala Ho okola le ho tlovisa mahlo Ho bala ka botebo</p> <ul style="list-style-type: none"> Ho tshwantshisa Ho akanya moelelo le sephetho/qetelo Ntliha le mohopolo Tlhaloso ya mantswa 	<p>Ho ngola seratswana sa phetelo/ tlhaloso</p> <p>Melao ya seratswana:</p> <ul style="list-style-type: none"> Sehlooho sa polelo seratswaneng Dintlha tsa sehlooho tse tshhetsang Sebedisa makopanyi bakeng sa momahano Hlalosa ditlhokeho tsa tema tse kang ho qoqa pale/ ho hlalosa Sebedisa mantswa a loketseng le setaele <p>Tsepamisa maikutlo ho tshebetso ya ho ngola</p> <ul style="list-style-type: none"> Ho etsa moralo/Boitokisetso ba ho ngola Ho ngola mokgwaritso Ho boeletsa mosebetsi Ho bala hape bakeng sa ntlafatso <p>Ho hlaola diphoso le ho nehelana</p>	<p>Mosebetsi wa boemo ba lentswe: Mabitsohohle, Mabitsobitso</p> <p>Boemo ba polelo: dipolelonolo, diphelelo, lekgathe lelwale, lekgathe lefetile</p> <p>Mopeleto le matshwao a puo: Kgutlo, feelwana, kgutlwanafeelwana, ditlhaku tse kgolo le tse nyane</p>

MOSEBETSI WA TEKANYETSO YA SEMMUSO WA 1: Tsa molomo				
<ul style="list-style-type: none"> HO BALLA HODIMO (matshwao 20) Qala ka mosebetsi ona kotareng ya pele mme o qetellwe kotareng ya bobedi ha ho rekotwa matswao				
BEKE YA 3-4	Mamela le ho buisana ka thothokiso <ul style="list-style-type: none"> Arolelana mehopolole boiphihlelo ho bontsha kutlwisiso ya dikgopole Araba dipotso Hlalosetsa motswalle hore hobaneng o ratile thothokiso e itseng 	Tema ya dingolwa: Dithothokiso Mekgwa ya ho bala <ul style="list-style-type: none"> Ho bala ka boikemelo Makgetha a ho bala <ul style="list-style-type: none"> Elellwa mawa a tema a kang dihlooho, ditlhakisetso, Thothokiso <ul style="list-style-type: none"> Makgetha a sehlooho a thothokiso Sebopeho sa ka hare sa thothokiso, mekgabisopuo/karaburetso, raeme, morethetho Sebopeho sa kantle tsa thothokiso, mela, diratswana, Moelelo wa bonono maikutlo Mookotaba le molaetsa 	Dingolwa tsa boiqapelo: Thothokiso ya hao Ruta melao ya diratswana: <ul style="list-style-type: none"> Sebopeho sa seratswana Sebedisa makopanyi bakeng sa momahano Sebedisa mefuta e fapaneng ya dipolelo, bolelele le dibopeho Sehalo Puo ya bonono Ngola thothokiso Tsepamisa maikutlo ho tshebetso ya ho ngola <ul style="list-style-type: none"> Ho etsa moralo/Boitokisetso ba ho ngola Ho ngola mokgwaritso Ho boeletsa mosebetsi Ho bala hape bakeng sa ntlafatso Ho hlaola diphoso le ho nehelana	Boemo ba lentswe: Poeletso ya maetsi, maemedi le marui Moelelo wa lentswe: diraeme, mantswe a adimilweng, maele le dikapolelo, poeletsomodumo, tshwantshanyo, tshwantshiso, Matshwao a puo: kgutlo, feelwane Mopeleto: Tshebediso ya bukantswe, dipaterone tsa mopeleto, melao ya mopeleto

<p>BEKE YA 5-6</p>	<p>Ho tshwantshisa puisano</p> <ul style="list-style-type: none"> Nka karolo ho dipuisano tse seng tsa semmuso mabapi le dihlooho tse bonolo Sebedisa registara e nepahetseng Ho boloka puisano ho tswela pele Hlwaya mehopolo ya sehlooho le e tshhehetsang Ho ngola dinoutso Ho araba dipotso 	<p>Tema ya dingolwa tsa tshwantshiso (papadi ya motho a le mong)</p> <ul style="list-style-type: none"> Makgetha a tema ya dingolwa: baphetwa, kgodiso ya baphetwa, poloto, boitshetleho, tikoloho, mopheti, mookotaba <p>Tshebetso ya ho bala</p> <ul style="list-style-type: none"> Pele ho ho bala (Hlahisa tema) Nakong ya ho bala (Makgetha a tema) Kamorao ho ho bala (araba dipotso, bapisa, ho tswana le ho fapana ha dintho, ho lekola) <p>Thothokiso</p> <ul style="list-style-type: none"> Makgetha a sehlooho a thothokiso Sebopeho sa ka hare sa thothokiso, puo ya bonono, mekgabisopuo/ karaburetso, raeme, morethetho Sebopeho sa ka ntle sa thothokiso, mela, diratswana, Moelelo wa bonono Maikutlo Mookotaba le molaetsa 	<p>Ngola puisano, e ka bapalehang</p> <ul style="list-style-type: none"> Ditlhokeho tsa sebopeho, setaele, ntlhakemo ya hae Baamohedi ba ditaba ba tobilweng, maemo le sepheo Kgetho ya mantswe Ho nepahala ho itseng Ho bua ka bolokolohi <p>Tsepamisa maikutlo ho tshebetso ya ho ngola</p> <ul style="list-style-type: none"> Ho etsa moralo/Boitokisetso ba ho ngola Ho ngola mokgwaritso Ho boeletsa mosebetsi Ho bala hape bakeng sa ntlafatso <p>Ho hlaola diphoso le ho nehelana</p>	<p>Boemo ba lentswe: Mabitsohohle, mabitsokopane, mabitsokgoboka, maetsi, maemedi, marui</p> <p>Boemo ba polelo: Polelonolo, Polelo diphelelo, ekgathe lelwale, Lekgathe lefetile, Moetsi, Lehokamoetsi</p>
<p>BEKE YA 6</p>	<p>MOSEBETSI WATEKANYETSO YA SEMMUSO WA 2: HO NGOLA</p> <ul style="list-style-type: none"> Moqoqo (kotara ha e ntse e tswella) 			

Moqoqo Phetelo/Thlaloso (matswao 30)				
BEKE YA 7-8	<p>Mamela palekgutshwe/ditshomo Temakutlwisiso e mamelwang</p> <ul style="list-style-type: none"> Hlwaya mehopolo ya sehlooho e tshehetsang le ho ngola dinoutso. Arolelana mehopolo le boitemohelo ho bontsha kutlwisiso ya dikgopolo Hlwaya ditheknike tsa tshusumetso le tsa ho hlohlelletsa moo ho hlokehang Araba dipotso <p>Buisanang ka pale/tshomo eo ba e entseng Tema ya kgokahanong o fetileng</p> <ul style="list-style-type: none"> Hlwayang dibapadi Buisanang ka mookotaba Buisanang ka ntlhakemo 	<p>Tema ya dingolwa: dipalekgutshwe/ ditshomo</p> <ul style="list-style-type: none"> Makgetha a sehlooho a tema ya dingolwa: baphetwa kgodiso ya baphetwa, poloto, kgohlano, boitshetleho, tikoloho, mopheti, mookotaba. <p>Tshebetso ya ho bala:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pele ho ho bala (Ho hlahisa tema) Nakong ya ho bala (Makgetha a tema) Kamorao ho ho bala (Araba dipotso, bapisa, ho tshwana le ho fapana ha dintho, ho lekola) <p>Ho bala/ho bala bakeng sa kutlwisiso</p> <ul style="list-style-type: none"> Ho okola le ho tlodisa mahlo Ho bala ka botebo <p>Ho akanya moelelo wa mantswa a sa tlwaelehang ka lewa la tshebediso ya lentswe temeng</p>	<p>Ho ngola tekolobotjha/lengolo/bukatsatsi</p> <ul style="list-style-type: none"> Ditlhokeho tsa sebopeho le setaele Baamohedi ba ditaba, maemo le <ul style="list-style-type: none"> sepheo Momahano ya seratswana Kgetho ya mantswa <p>Tsepamisa maikutlo ho tshebetso ya ho ngola</p> <ul style="list-style-type: none"> Ho etsa moralo/Boitokisetso ba ho ngola Ho ngola mokgwaritso Ho boeletsa mosebetsi Ho bala hape bakeng sa ntlafatso Ho hlaola diphoso le ho nehelana <p>Ngola tekolobotjha/lengolo/bukatsatsi o latela tshebetso ya ho ngola</p>	<p>Boemo ba lentswe: Bonngwe le bongata, Makgethi, Dikgato tsa papiso</p> <p>Boemo ba polelo: Lekgathe lejwale, Lekgathe lefetile</p> <p>Moelelo wa lentswe : Ditumatshwano, dikapolelo</p>

<p>BEKE YA 9-10</p>	<p>Temakutlwisiso e mamelwang</p> <ul style="list-style-type: none"> Hlalosa tshebetso ya ho mamela. Ho ngola dinoutso Araba dipotso <p>Dipuisano</p> <ul style="list-style-type: none"> Buisanang ka mehopolu e itseng ya palekgutshwe Nka boemo ka mehopolu ya hao mme o bue ka tema ho Tshehetsa mehopolu ya hao <p>Ho amahanya dikahare le boiphihlelo ba hae</p>	<p>Tema ya dingolwa: Dipalekgutshwe:</p> <ul style="list-style-type: none"> Makgetha a sehlooho a tema <p>ya dingolwa: baphetwa, kgodiso ya baphetwa, poloto, kgohlano, boitshetleho, tikoloho, mopheti, mookotaba</p> <p>Tshebetso ya ho mamela</p> <ul style="list-style-type: none"> Pele ho ho bala (Hlahisa tema) Nakong ya ho bala (Makgetha a ho bala) Kamorao ho ho bala (araba dipotso, bapisa, ho tswana le ho fapana ha dintho, ho lekola) <p>Thothokiso</p> <ul style="list-style-type: none"> Makgetha a sehlooho a thothokiso Sebopeho sa dikahare tsa thothokiso, mekgabisopuo, karaburetso, raeme, morethetho, Sebopeho sa ka ntle sa mela, diratswana, Moelelo wa bonono maikutlo Mookotaba le molaetsa <p>Ho bala/ho boha bakeng sa kutlwisiso</p> <ul style="list-style-type: none"> Ho okola ditaba Ho tlodisa ntho mahlo Ho bala ka botebo Ntlha le mohopolu Ho akanya moelelo wa mantwe ka ho sebedisa bokgoni ba ho hlasela mantwe 	<p>Ngola moqoqo phetelo / tihaloso</p> <ul style="list-style-type: none"> Melao ya seratswana Sehlooho sa polelo seratswaneng Dintlha tsa sehlooho le tse tshhehetsang Tatelano e utlwalang/e nepahetseng ya diratswana Makopanyi bakeng sa ho tliisa momahano Sebedisa mefuta e fapaneng ya dipolelo, (bolelele le dibopeho) <p>Tsepamisa maikutlo ho tshebetso ya ho ngola</p> <ul style="list-style-type: none"> Ho etsa moralo/Boitokisetso ba ho ngola Ho ngola mokgwaritso Ho boeletsa mosebetsi Ho bala hape bakeng sa ntlafatso Ho hlaola diphoso le ho nehelana <p>Nehelana ka moqoqo bakeng sa tekolo</p>	<p>Boemo ba lentswe: Sehlongwapele, Sehlongwanthao, Metso, Maetsi</p> <p>Boemo ba polelo: Moetsi le leetsi lehokamoetsi</p> <p>Matshwao a puo le mopeleto: Tshebediso ya bukantswe, Mopeleto, Dipaterone tsa mopeleto, Melao ya Mopeleto</p> <p>Moelelo wa lentswe: Mahlalosongwe, malatodi</p>
---------------------	--	---	---	---

<p>BEKE YA 9-10</p>	<p>MOSEBETSI WA TEKANYETSO YA SEMMUSO WA 3: HO ARABA TEMA (MATSHWAO 50)</p> <ul style="list-style-type: none"> • (Tema ya dingolwa kapa eo eseng ya dingolwa (20) • Tema e bohawang(matshwao10) • Dibopeho le melao ya tshebediso ya puo(matshwao-20) 			
<p align="center">MESEBETSI EO ESENG YA SEMMUSO</p>				
	<p>Mesebetsi ya ho Mamela le Ho bua</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mesebetsi e fapaneng ya ho mamela le ho bua • Mesebetsi ya ho mamela le ho bua e tsamaelllanang le dipehelo tsa a COVID 19. • Ho mamela le Ho bua 	<p>Mesebetsi ya ho bala le ho boha</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tshebetso ya ho bala • Mesebetsi ya ho balla hodimo • Mesebetsi ya ditema kutlwisiso • Mesebetsi ya tema ya dingolwa e itshetlehileng ka ditema tsa dingolwa tse hlwauweng • Ho bala le Ho boha 	<p>Mesebetsi ya ho ngola le ho nehelana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tshebetso ya ho ngola • Ho ngola seratswana • Ditema tsa kgokahanyo • Meqoqo • Ho ngola ka hoiqapela • Ho ngola le ho nehelana activities 	<p>Mesebetsi ya dibopeho le melao ya tshebediso ya puo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mesebetsi e fapaneng ya dibopeho le melao ya tshebediso ya puo <p>Dibopeho le melao ya tshebediso ya puo</p>
<p align="center">KAKARETSO YA MESEBETSI YA TEKANYETSO KERETI YA 7 KOTARA YA 1</p>				
	<p>MOSEBETSI WA TEKANYENTSO YA SEMMUSO WA 1 mosebetsi tsa molomo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho balla hodimo (matswao 20) <p>Mosebetsi ona o lokelwa ho etswa kotara ya 1e ntse e tswella ho fihlela oqetellwa ho rekotwa kotareng ya bobedi.</p>	<p>MOSEBETSI WA TEKANYENTSO YA SEMMUSO WA 2 Ho ngola</p> <ul style="list-style-type: none"> • Moqoqo (matswao 30) <p>Moqoqo Phetelo /Tlhaloso Engolwa ha kotara e ntse e tswella</p>	<p>MOSEBETSI WA TEKANYENTSO YA SEMMUSO WA 3(MATSHWAO 50) HO ARABA DITEMA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tema tsa dingolwa/ tseo eseng tsa dingolwa (20) • Tema e bohawang (10) • Dibopeho le melao ya tshebediso ya puo (20) 	

KEREITI YA 7 KOTARA YA 2				
BOKGONI	Ho mamela le Ho bua	Ho bala le Ho boha	Ho ngola le Ho nehelana	Dibopeho le Melao ya Tshebediso ya Puo
Beke ya 1-2	<p>Mawa a ho mamela le ho bua:</p> <p>Temakutlwisiso e mamelwang:</p> <ul style="list-style-type: none"> Hlalosa tshebetso ya ho mamela Ngola dinoutso Araba dipotso <p>KAPA</p> <p>Pheta pale</p> <ul style="list-style-type: none"> Kgodiso ya baphetwa Sehalo Puo ya mmele Hlalosa maemo, sehalo, sebaka, nako, mothinya le mothipoloho <p>Latela tshebetso ya ho mamela</p> <p>Pele ho ho mamela - ho atametsa baithuti maamong a ho mamela.</p> <p>Nakong ya ho mamela – ho botsa, ho elellwa, ho nyalanya, ho ngola dinoutso, ho hlalosa</p>	<p>Ho bala/ho boha bakeng sa kutlwisiso</p> <p>Tema ya dingolwa e kang padi ya batjha kapa tshwantshiso (maqephe a 30-40) / Tshwantshiso (Kgaolo tse 1-2 maqephe a – 10-20)</p> <ul style="list-style-type: none"> Makgetha a sehlooho a tema ya dingolwa: mophetwa, kgodiso ya baphetwa, boitshetleho, kgohlano, tikoloho, mopheti, mookotaba <p>KAPA</p> <p>Ho bala/ho boha bakeng sa kutlwisiso (sebedisa ditema tse ngotsweng le/kapa tse bohawang) tse jwalo ka dikhathunu</p> <ul style="list-style-type: none"> Ho okola ditema Ho tlodisa ditema mahlo Ho bala ka botebo Ho etsa dikakanyo (baphetwa, tikoloho, molaetsa) Ho fumana moelelo wa mantswe a sa tlwaelehang ka lewa la tshebediso ya lentswe temeng 	<p>Ngola moqoqo phetelo (diratswana tse 4-6/ mantswe a 150-200)</p> <p>Sebedisa melao ya seratswana:</p> <ul style="list-style-type: none"> Polelo ya sehlooho ya seratswana Dintlha tsa sehlooho le tse tshehetsang Tatelano e utlwahalang/e nepahetseng ya diratswana Makopanyi bakeng sa ho tliša momahano Sebedisa mefuta e fapaneng ya dipolelo (bolelele le dibopeho) <p>Tsepamisa maikutlo ho tshebetso ya ho ngola</p> <ul style="list-style-type: none"> Ho etsa moralo/Boitokisetso ba ho ngola Ho ngola mokgwaritso Ho boeletsa mosebetsi Ho bala hape bakeng sa ntlafatso Ho hlaola dipotso le ho nehelana 	<p>Boemo ba lentswe: Mabitsokopane, Moetsi le moetsuwa, Makgethi: Dikgato tsa papiso</p> <p>Boemo ba polelo: moetsi le leetsi, lehokamoetsi, polelonolo, dipheho, lekgathe lejwale, lekgathe lefetile</p> <p>Moelelo wa lentswe: Mahlalosongwe, Malatodi, Moelelo o tobileng, Moelelo wa bonono, puo e fehleng maikutlo</p> <p>Matshwao a puo: Kgutlo, Feelwana, Letshwao la makalo, Letshwao la potso Tshebediso ya bukantswe</p>

	<p>Kamorao ho ho mamela ho latela boiphihlelo ba ho mamela. Baithuti ba botsa dipotso, bua ka seo sebui se buileng ka sona, j.j.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Puo e fehang maikutlo <p>Tshebetso ya ho bala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ho ho bala (Hlahisa tema) • Nakong ya ho bala (makgetha a tema) <p>Kamorao ho ho bala (araba dipotso, bapisa, ho tshwana le ho fapana ha dintho, ho lekola)</p>		
--	---	--	--	--

<p>Beke ya 3-4</p>	<p>Mawa a ho mamela le ho bua: Tema e mamelwang – (tema e ngolwang e jwaloka phoustara/ papatso / nehelano ya ditaba tsa TV Latela tshebetso ya ho mamela</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ho ho mamela - ho atametsa baithuti maemong a ho mamela. • Nakong ya ho mamela – ho botsa, ho elellwa, ho nyalanya, ho ngola dinoutso, ho hlalosa • Kamorao ho ho mamela ho latela boiphihlelo ba ho mamela. Baithuti ba botsa dipotso, bua ka seo sebui se buileng ka sona, j.j. • Kgutsufatsa nehelano ya tsa molomo • Etsa diqeto 	<p>Ho bala/ho boha bakeng sa kutlwisiso: sebedisa tema e ngotsweng e bohuwang/e kang papatso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho okola • Ho tlodisa ntho mahlo • Ho bala ka botebo • Etsa dikakanyo (baphetwa, tikoloho, molaetsa) • Ho fumana moelelo wa mantswa a sa tlwaelehang ka lewa la tshebediso ya lentswe temeng. • Puo e hlohleletsang • Puo ya semmuso/le eo e seng ya semmuso <p style="text-align: center;">KAPA</p> <p>Tema ya dingolwa e kang padi e kgutshwane</p> <ul style="list-style-type: none"> • Makgetha a sehlooho a tema ya dingolwa: mophetwa, kgodiso ya baphetwa, kgohlano, boitshetleho, tikoloho, mopheti, mookotaba <p>Tshebetso ya bala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ho ho bala (Hlahisa tema) • Nakong ya ho bala (makgetha a tema) <p>Kamorao ho ho bala (araba dipotso, bapisa, ho tshwana le ho fapana ha dintho, ho lekola)</p>	<p>Ho ngola ditema tsa kgokahano: Papatso/diphoustara</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ditlhokeho tsa sebopeloh • Sepheo, sehlopha se tobilweng le maemo • Kgetho ya mantswa le popeho ya dipolelo • Dielemente tse bohuwang tse kang mefuta ya fonte le boholo, dihlooho, disimbole, mmala • Puo e hlohleletsang/e susumetsang <p>Tsepamisa maikutlo ho tshebetso ya ho ngola</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho etsa moralo/Boitokisetso ba ho ngola • Ho ngola mokgwaritso • Ho boeletsa mosebetsi • Ho bala hape bakeng sa ntlafatso • Ho hlaola diphoso le ho nehelana 	<p>Boemo ba lentswe: Mabitsobitso, Botona le botshehadi, Bonngwe le bongata, Lekgethi: Lesupi, Leamanyi</p> <p>Boemo ba polelo: Puosebui le puopehelo, Polelonolo, Polelorarane</p> <p>Moelelo wa lentswe: Mahlalasonngwe, Malatodi, Moelelo o tobileng Moelelo wa bonono</p> <p>Matshwao a puo le mopeleto: Kgutlwanafeelwana, Tshebediso ya bukantswe</p>
--------------------	---	---	--	--

<p>MOSEBETSI WA TEKANYETSO WA SEMMUSO WA 1 TSA MOLOMO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho balla hodimo (matswao 20) <p>Tswella pele ka mosebetsi wa molomo kotareng ya pele mme o o qetelle kotareng ya 2 ha o tshwanela ho rekota</p>				
Beke ya 5-6	<p>Mawa a ho mamela le ho bua:</p> <p>Puo e hlophisitsweng/ e sa hlophiswang mabapi le ho fana ka ditaelo kapa ho latela tsamaiso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kgetho ya sehalo • Tshebediso ya sehalo, lebelo le ho phahama le ho theoha ha lentswe • Ho sebedisa dikgakollo ka nako ya ho nehelana • Ho sebedisa puo ya mmele e loketseng 	<p>Ho bala/boha bakeng sa kutlwisiso:</p> <p>Bala tema ya ditaelo e jwalo ka ditaelo tsa tsamaiso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho okola • Ho tlodisa ntho mahlo • Ho bala ka botebo • Etsa dikakanyo <p>Tshebetso ya bala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ho ho bala (Hlahisa tema) • Nakong ya ho bala (makgetha a tema) <p>Kamorao ho ho bala (araba dipotso, bapisa, ho tshwana le ho fapana ha dintho, ho lekola)</p>	<p>Tema ya kgokahano e kgutshwane: ditaelo</p> <p>Ngola tema ya taelo e jwalo ka sesebediswa se itseng, ho lokisa dijo, diphoso, j.j.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ditlhokeho tsa sebopeho le setaele • Baamohedi ba ditaba ba tobilweng, sepheo le maemo • Momahano ya seratswana • Kgetho ya lentswe le sebopeho sa polelo <p>Tsepamisa maikutlo ho tshebetso ya ho ngola</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho etsa moralo/Boitokisetso ba ho ngola • Ho ngola mokgwaritso • Ho boeletsa mosebetsi • Ho bala hape bakeng sa ntlafatso <p>Ho hlaola diphoso le ho nehelana</p>	<p>Boemo ba lentswe: Mahlalosi - Nako, sebaka le motsamao Makgethi, makgethe a palo</p> <p>Boemo ba polelo: boetsi le boetsuwa</p> <p>Moelelo wa lentswe: maele le dikapolelo</p> <p>Matshwao a puo: tlami Tshebediso ya bukantswe</p>
Beke ya 6	<p>MOSEBETSI WA TEKANYETSO YA SEMMUSO YA 4 Ho ngola tema ya kgokahano (matshwao 10) (tse kgutshwane tse 2 kapa le e telele (matshwao 10))</p>			

<p>Beke ya 7-8</p>	<p>Mawa a ho mamela le ho bua: Patlisiso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Baithuti ba tsebiswa ka ho hong, hangata e ka ba bothata kapa ketsahalo, mme ba lokela ho: • Arabela ka ho nka karolo/bonketsisane bo itseng ka bomong, • Bonketsisane bo ka nna ba se ikwetlisetswe, kapa moithuti a ka hlalosetswa ka karolo eo a lokelang ho e bapala. • Ho sebediswe puo e hlakileng e se nang leeme • Sebedisa mantswe le mehopolo tse kgethilweng ka hloko ho ela hloko baamohedi ba ditaba le sepheo 	<p>Ho bala/boha bakeng sa kutlwisiso:</p> <p>Tema ya dingolwa e kang tshwantshiso/padi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Makgetha a sehlooho a tema ya dingolwa: mophetwa, kgodiso ya baphetwa, kgohlano, boitshetleho, tikoloho, mopheti, mookotaba <p>Tshebetso ya bala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ho ho bala (Hlahisa tema) • Nakong ya ho bala (makgetha a tema) <p>Kamorao ho ho bala (araba dipotso, bapisa, ho tshwana le ho fapana ha dintho, ho lekola)</p>	<p>Ho ngola tekolobotjha ya tshwantshiso (Sebedisa melao ya seratswana: mantswe a 120-150):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lekodisisa mosebetsi wa tshwantshiso • Lekola kapa fana ka maikutlo mabapi le tshwantshiso eo ho nehelanweng ka yona • Balekodi ba ka fana ka maikutlo a fapaneng tshwantshisong e le nngwe. <p>Fana ka ditaba tse netefaditsweng tse amohelehang, mohlala, lebitso la mohlalasi/ sebakadi, sehlooho sa tshwantshiso, lebitso la khampani ya bohlahisi, j. j.</p> <p>Tsepamisa maikutlo ho tshebetso ya ho ngola</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho etsa moralo/Boitokisetso ba ho ngola • Ho ngola mokgwaritso • Ho boeletsisa mosebetsi • Ho bala hape bakeng sa ntlafatso <p>Ho hlaola diphoso le ho nehelana</p>	<p>Boemo ba lentswe: Maetsi a hlokang ho ba le moetsi, Maetsi a sa hlokeng ho ba le moetsi</p> <p>Boemo ba polelo: Boetsuwa, Lekgathe lejwale letswelli, Puosebui le puopehelo</p> <p>Moelelo wa lentswe: Mahlalosongwe, Malatodi, Puo e tobileng, Puo ya bonono</p> <p>Matshwao a puo: Kgutlwanafeelwana, Matshwao a qotso, Matshwao a puo; Feelwana; Kgutlo</p> <p>Tshebediso ya bukantswe</p>
--------------------	--	--	---	--

Beke ya 9 -10	MOSEBETSI WA SEMMSUO WA 5 TEKO E LAOLWANG HO ARABA DITEMA (Matswao 60) <ul style="list-style-type: none"> • Potso 1: Ditema tsa dingolwa kapa tseo eseng tsa dingolwa (matshwao 20) • Potso 2: Tema e bohawang (Matshwao 10) • Potso 3: Kgutsufatso (10) • Potso 4: Dibopeho le melao ya tshebediso ya puo (20 matshwao) 			
MESEBETSI EO ESENG YA SEMMUSO				
Mesebetsi ya ho Mamela le Ho bua <ul style="list-style-type: none"> • Mesebetsi e fapaneng ya ho mamela le ho bua Mesebetsi ya ho mamela le ho bua e tsamaellanang le diphelelo tsa a COVID 19 Ho mamela le Ho bua activities <ul style="list-style-type: none"> • Variety of Ho mamela le Ho bua activities • Ho mamela le Ho bua 	Mesebetsi ya ho bala le ho boha <ul style="list-style-type: none"> • Tshebetso ya ho bala • Mesebetsi ya ho balla hodimo • Mesebetsi ya ditema kutlwisiso • Mesebetsi ya tema ya dingolwa e itshetlehileng ka ditema tsa dingolo tse hlwauweng. • Ho bala le Ho boha 	Mesebetsi ya ho ngola le ho nehelana <ul style="list-style-type: none"> • Tshebetso ya ho ngola • Ho ngola seratswana • Ditema tsa kgokahanyo • Meqoqo • Ho ngola ka hoiqapela • Ho ngola le ho nehelana 	Mesebetsi ya dibopeho le melao ya tshebediso ya puo. <ul style="list-style-type: none"> • Mesebetsi e fapaneng ya dibopeho le melao ya tshebediso ya puo 	
KAKARETSO YA MESEBETSI YA TEKANYETSO KERETI YA 7 KOTARA YA 2				
MOSEBETSE WA TEKANYETSO WA SEMMUSO WA 1 Tsa molomo: <ul style="list-style-type: none"> • Ho balla hodimo (matshwao20) Mosebetsi ona o qala ho kotara ya 1 ho ya ho ya 2	MOSEBETSE WA TEKANYETSO WA SEMMUSO WA 4 <ul style="list-style-type: none"> • Tema ya kgokahano tse 2 tse kgutshwanyane le 1 etelele • Mosebetsi ona o ngolwe pele ho teko e laolwang 	MOSEBETSE WA TEKANYETSO WA SEMMUSO WA 5 TEKO E LAOLWANG HO ARABA DITEMA (Matswao 60) <ul style="list-style-type: none"> • Potso 1: Ditema tsa dingolwa kapa tseo eseng tsa dingolwa (matshwao 20) • Potso 2: Tema e bohawang (matshwao 10) • Potso 3: Kgutsufatso (10) • Potso 4: Dibopeho le melao ya tshebediso ya puo (matshwao 20) 		

KEREITI YA 7 KOTARA YA 3				
BOKGONI	Ho mamela le Ho bua	Ho bala le Ho boha	Ho ngola le Ho nehelana	Dibopeho le Melao ya Tshebediso ya Puo
Beke ya 1-2	<p>Mawa a ho mamela le ho bua</p> <p>Temakutlwisiso e mamelwang mabapi le ho tlatso diforomo/lenane la dipotso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho ikwetlisetsa tshebetso ya ho mamela. • Ho ngola dinoutsu • Araba dipotso <p>Mefuta e fapaneng ya puisano ya molomo mabapi le ho sebedisa lanane la dipotso kapa foromo</p> <p>Kgetha sehlooho</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arolelana mehopolo • Ho sielana sebaka le ho mamela ka hloko • Ho kwala dikgeo • Sebedisa matshwao a puo ho ntshetsapele puisano 	<p>Bala tema ka bohlokwa ba lenane la dipotso le ho le tlatso foromo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tlhahiso leseding e hlokehang • Tshebediso ya puo • Mosaeno/ Motekeno <p>Ho bala / ho boha bakeng sa kutlwisiso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho okola ditema • Ho tlodisa ntho mahlo • Ho kgutsufatsa • Ho bopa setshwantsho sa monahano • Ho etsa dikakanyo • Moelelo wa mantswa 	<p>Ditema tsa kgokahano tse telele tse kang ho araba lenane la dipotso /ho tlatso diforomo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Latela ditaello • Ho fana ka tlhahisoleseding e otlohileng • Puo e loketseng <p>Tsepamisa maikutlo ho tshebediso ya ho ngola:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho etsa moralo/ boitokisetso ba ho ngola • Ho ngola mokgwaritso • Ho boeletsa mosebetsi • Ho bala hape bakeng sa ntlafatso • Ho hlaola diphoso • Ho nehelana 	<p>Boemo ba lentswe:</p> <p>Mabitsobitso, mabitsohohle; mabitsokgoboka;</p> <p>Mahlalosi a mokgwa le nako, Makgethi, makgathe</p> <p>Boemo ba polelo:</p> <p>Polelwanabitso, polelwanakgethi polelwanatlhalosi; polelokopane polelorarane</p> <p>Moelelo wa lentswe:</p> <p>Mahlalosongwe, malatodi, homonime</p> <p>Matshwao a puo:</p> <p>Matshwao a potso; Elipse, ditlhaku tse kgolo, tiami;</p> <p>Dikgutsufatso- Tshebediso ya tlhaku tse kgolo tse qalang tsa mabitso; akronime, mantswa a ponngweng</p>

<p>Beke ya 3-4</p>	<p>Mawa a ho mamela le ho bua</p> <p>Ho mamela tshwantshiso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ngola lenane la dipotso • Hlompha melao ya tshebediso ya puo • Sebedisa puo e loketseng • Ho ngola dinoutsu • Sephetho sa pehelo <p>Latela tshebetso ya ho mamela:</p> <p>Pele ho ho mamela ho atametsa baithuti maamong aho mamela.</p> <p>Nakong ya ho mamela – ho dipotso, eellwa, ho nyalanya, ho hlalosa</p> <p>Kamora ho ho mamela: Ho latela boiphihlelo ba ho mamela. Baithuti ba botsa dipotso; Bua ka seo sebui se buileng ka sona mophetwa j.j.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kgutsufatsa nehelano ya ditaba ka molomo. 	<p>Tema ya dingolwa e jwalo ka tshwantshiso ya batjha / tshwantshiso radiyong</p> <ul style="list-style-type: none"> • Makgetha a sehlooho a tema ya dingolwa: mophetwa, tlhahiso le kgodiso ya baphetwa, poloto, kgohlano, boitshetleho, tikoloho, mopheti, mookotaba <p>Thothokiso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Makgetha a sehlooho a thothokiso • Sebopoho sa ka hare sa thothokiso dikapuo, karaburetso, raeme, morethetho • Sebopoho sa ka ntle sa thothokiso, melathothokiso, ditemanathothokiso • Moelelo wa puo ya bonono • Maikutlo • Mookataba le molaetsa <p>Tshebetso ya ho bala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ho ho bala (Hlahisa thothokiso) • Nakong ya ho bala (Makgetha a thothokiso) 	<p>Ditema tsa kgokahano tse telele Mohl. Inthaviu e ngotsweng</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ditlhokeho tsa sebopoho, setaele • Baamohedi ba ditaba ba tobilweng, sepheo le maemo • Kgetho ya mantswa • Tshebediso ya puo e loketseng <p>Tsepamisa maikutlo ho tshebediso ya ho ngola:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho etsa moralo/ boitokisetso ba ho ngola • Ho ngola mokgwaritso • Ho boeletsa mosebetsi • Ho bala hape bakeng sa ntlafatso • Ho hlaola diphoso • Ho nehelana 	<p>Boemo ba lentswe:</p> <p>Mabitsobitso, Bonngwe le bongata Makgethi: dikgato tsa papiso</p> <p>Boemo ba polelo:</p> <p>Polelomararane e nang le poleloamanyi; Puopehelo le puosebui.</p> <p>Moelelo wa lentswe:</p> <p>Metso ya mantswa</p> <p>Matshwao a puo:</p> <p>Kgutlwanafeelwana</p> <p>Diabuladiakwalwa, feelwana, kgutlo, letshwao la potso</p>

	Etsa diqeto	<ul style="list-style-type: none"> Kamorao ho ho bala (Araba dipotso, bapisa, ho tshwana le ho fapana ha dintho, ho lekola) 		
MOSEBETSI WA TEKANYETSO WA 6: POROJEKE YA HONGOLA KA BOIQAPELO BOEMO BA 1: BAITHUTI BA E TSA DIPHUPHUTSO KA POROJEKE) (Matshwao 20)				
Beke ya 5-6	<p>Mawa a ho mamela le ho bua Mefuta e fapaneng ya puisano ya molomo</p> <ul style="list-style-type: none"> Selelekela Tshebediso ya sehalo, lebelo le ho phahama le ho theoha ha lentswe Tshebediso ya puo Puo ya mmele e lokotseng Qetelo e nepahetseng <p>Ho mamela ka kutlwisiso (tema e ngolwang/nehelano ya ditaba tsa TV)</p> <ul style="list-style-type: none"> Hlalosa tshebetso ya ho mamela Ngola dinoutsu 	<p>Bala tema mabapi le ho ngola tsebiso/lenanetsamaiso le metsotso</p> <ul style="list-style-type: none"> Tshebediso ya puo Sebopoho Bonketsisane <p>Tshebetso ya ho bala:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pele ho ho bala (Hlahisa tema) Nakong ya ho bala (Makgetha a tema) <ul style="list-style-type: none"> Kamorao ho ho bala (Araba dipotso, bapisa, ho tshwana le ho fapana ha dintho, ho lekola) <p>Ho bala/boha bakeng sa kutlwisiso/ ditema tse ngotsweng/tse bohuwang/ dikerafo</p> <ul style="list-style-type: none"> Okola ditema ho fumana 	<p>Ditema tse telele tsa kgokahano mohl. tsebiso/lenanetsamaiso le metsotso</p> <ul style="list-style-type: none"> Hlwaya baamohedi ba ditaba le sepheo sa ho ngola; Nka qeto ka setaele, ntlhakemo le sebopoho sa ho ngola; Kgetho ya mantswa le dibopoho tsa puo. <p>Tsepamisa maikutlo ho tshebetso ya ho ngola</p> <ul style="list-style-type: none"> Ho etsa moralo/Boitokisetso ba ho ngola Ho ngola mokgwaritso Ho boeletsa mosebetsi 	<p>Boemo ba lentswe: Maemedi, masupi, lerui</p> <p>Boemo ba lentswe: Lekgathe lejwale Lekgathe lefetile Puosebui le puopheho Boetsi le boetsuwa;</p> <p>Moelelo wa lentswe: Katoloso ya maetsi</p> <p>Matshwao a puo: Tlhaku e kgolo, feelwana, kgutlo, kgutlwanafeelwana</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • Araba dipotso <p>Latela tshebetso ya ho mamela:</p> <p>Pele ho ho mamela ho atametsa baithuti maamong aho mamela.</p> <p>Nakong ya ho mamela – ho dipotso, ho eellwa, ho nyalanya, <i>ho hlalosa</i></p> <p>Kamora ho ho mamela: Ho latela boiphihlelo ba ho mamela. Baithuti ba botsa dipotso; bua ka seo sebui se buileng ka sona mophetwa j.j.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kgutsufatsa nehelano ya ditaba ka molomo. • Etsa diqeto 	<p>moelelo wa sehlooho</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tlodisa ditema mahlo ho fumana dintlha tse tshehetsang • Etsa dikakanyo • Fumana moelelo wa mantswe a sa tlwaelehang le ditshwantsho • Dintlha tsa sehlooho le tse tshehetsang • mohopolo wa hao <p>Ho bala/boha bakeng sa kutlwisiso/ ditema tse ngotsweng/tse bohawang/ dikerafo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Okola ditema ho fumana moelelo wa sehlooho • Tlodisa ditema mahlo ho fumana dintlha tse tshehetsang • Etsa dikakanyo • Fumana moelelo wa mantswe a sa tlwaelehang le ditshwantsho • Dintlha tsa sehlooho le tse tshehetsang • mohopolo wa hao 	<ul style="list-style-type: none"> • Ho bala hape bakeng sa ntlafatso • Ho hlaola diposo • Ho nehelana 	
Beke ya 6	<p>MOSEBETSI WA TEKANYETSO YA SEMMUSO WA 6: HO NGOLA POROJEKE YA BOIQAPELO</p> <p>Boemo ba 2: ho ngola (baithuti ba qetella ho ngola porojeke tsa bona) (Matshwao 30)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho etsa moralo/ Boitokisetso ba ho ngola • Ho ngola mokgwaritso 			

	<ul style="list-style-type: none"> • Ho boeletsa mosebetsi • Ho bala hape bakeng sa ntlafatso • Ho hlaola diphoso • Ho nehelana 			
Beke ya 7-8	<p>Mawa a ho mamela le ho bua Ho mamela le ho buisana ka ditaba tsa hona jwale tse itshetlehileng ho masedinyana/dikoranta le diatikele tsa makasine.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho sebedisa puo e hlohleletsang/e fehang maikutlo/e susumetsang • Etsa dikgakollo • Ho tsitlallela melao • Puo ya mmele e loketseng • Selekela se hohelang le qetelo e matla • Sepheo, sehlopha se tobilweng le maemo <p>Ho balla hodimo ho hlophisitsweng/ le ho sa hlophiswang o sebedisa koranta</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tshebediso ya sehalo, lebelo le ho phahama le ho theoha ha lentswe • Sebedisa matshwao a puo hore o tle o be le ditlamorao tse ntle <p>Puo ya mmele e loketseng</p> <p>Ho balla hodimo ho hlophisitsweng/ le ho sa hlophiswang o sebedisa koranta</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tshebediso ya sehalo, lebelo le ho 	<p>Ho bala/ho boha bakeng sa tlhahisoleseding (Sebdisa tema e kang atikele ya koranta / diatikele tsa makasine / dipuo tse ngotsweng)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho okola ditema ho fumana moelelo wa sehlooho • Ho tlodisa ditema mahlo ho fumana dintlha tse tshehetsang • Etsa dikakanyo • Ntlha le moelelo • Ntlhakemo ya mongodi • Fumana moelelo wa mantswa a sa tlhxaelehang le ditshwantsho • Puo ya semmuso le e seng ya semmuso <p>Moelelo o otlohileng le o patehileng</p> <p>Bonono ba puo/Dikapuo</p> <p>Ngola temakutlwisiso.</p> <p>Tshebetso ya ho bala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ho ho bala (Hlahisa tema) 	<p>Ditema tsa kgokahano tse telele/tse kgutshwane: Ngola atikele ya koranta</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ditlhokeho tsa sebopelo, setaele, • Baamohedi ba ditaba maemo le sepheo • Kgetho ya mantswa le dibopelo tsa puo <p>Latela tshebetso ya ho ngola</p>	<p>Boemo ba mantswa:</p> <p>Mabitsokgopolo, mabitsorarane</p> <p>Makgethi: dikgato tsa papiso</p> <p>Boemo ba polelo:</p> <p>Tatelano ya bohlokwa ba dipolelo,</p> <p>Seratswana sa hlahosang,</p> <p>Puo e susumetsang le e fehang maikutlo,</p> <p>Puo e leeme le e nang le tshekamelo e tadimang ditaba ka lehlakore le leng, disebediswa tsa bonono</p> <p>Moelelo wa lentswe:</p> <p>Mahlalosongwe, malatodi, Puo e tobileng, Puo ya bonono</p> <p>Matshwao apuo:</p> <p>Matshwao a qotso; Letshwao la makalo;</p>

	<p>phahama le ho theoha ha lentsewe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebedisa matshwao a puo hore o tle o be le ditlamorao tse ntle <p>Puo ya mmele e loketseng</p> <p>Ho balla hodimo ho hlophisitsweng/ le ho sa hlophiswang o sebedisa koranta</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tshebediso ya sehalo, lebelo le ho phahama le ho theoha ha lentsewe • Sebedisa matshwao a puo hore o tle o be le ditlamorao tse ntle • Puo ya mmele e loketseng 	<ul style="list-style-type: none"> • Nakong ya ho bala (Makgetha a tema) • Kamorao ho ho bala (Araba dipotso, bapisa, ho tshwana le ho fapana ha dintho, ho lekola) 		<p>feelwane; Kgutlo; Letshwao la potso; Ellipse</p>
<p>MOSEBETSI WA SEMMUSO WA 7</p> <p>POROJEKE YA HONGOLA KA BOIQAPELO</p> <p>Boemo ba 3: phatlalatsa/nehelano ya puo ya molomo 9 (baitluti ba etsa puo ba nehelana ka puo ka seo ba se ngotseng baitshetlehle ka porojeke) matshwao: 20)</p> <p>Sebedisa sebopehp se nepahetseng, qalo, mmelele qetello</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bokella tlhahisoleseding ka kgokahano. • Hlwaya tlolontse e nepahetseng le sebopeho sa puo. • Lokisa selelekela le qetelo e tse loketseng 				

	<ul style="list-style-type: none"> • Ho nehelana: sehalo, tlhahiso ya lentswe, qapodiso, ho tadima baamohedi mahlong, tshebediso ya ditho tsa mmele, • O seke wa tswa lekveteng • Bontsha ho hlompha maikutlo a ba bang. <p>tshepama sehloohong sa dipuisano Nehelana</p>			
<p>Beke ya 9-10</p>	<p>Mawa a ho Mamela le ho Bua</p> <p>Temakutlwisiso e itshetlehileng ho ho faneng ha ditshupiso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho ikwetlisetsa tshebetso ya ho mamela. • Ho ngola dinoutsu • Ngola dikarabo <p>Mefuta e fapaneng ya puisano ya molomo mohl. Ho fana ka ditshupiso/ditaelo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tshebediso ya puo e loketseng • Dipolelo tse kgutshwane tse nang le matla • Ntlha 	<p>Tema ya dingolwa e jwalo ka padi ya batjha/ dipalekgutshwe/ tshwantshiso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Makgetha a sehlooho a tema ya dingolwa: mophetwa, tlhahiso le kgodiso ya baphetwa, poloto, kgohlano, boitshetleho, tikoloho, mopheti, mookotaba <p>Tshebetso ya ho bala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Pele ho ho bala (Hlahisa tema)</i> • <i>Nakong ya ho bala (Makgetha a tema)</i> • <i>Kamorao ho ho bala (Araba dipotso, bapisa, ho tshwana le ho fapana ha dintho, ho lekola)</i> 	<p>Ngola moqoqo phetelo/ o hlahosang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ditlhokeho tsa sebopelo, setaele • Baamohedi ba ditaba ba tobilweng, sepheo le maemo • Kgetho ya mantswele dibopelo tsa puo <p>Tsepamisa maikutlo ho tshebediso ya ho ngola:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho etsa moralo/ boitokisetso ba ho ngola • Ho ngola mokgwaritso • Ho boeletsa mosebetsi • Ho bala hape bakeng sa ntlafatso • Ho hlaola diphoso • Ho nehelana <p>Ngola moqoqo phetelo/ o hlahosang</p>	<p>Boemo ba lentswe: Mabitsomrarane, maemedi, marui, maamanyi, lebopi la boiketsi, makgethi: dikgato tsa papiso</p> <p>Boemo ba polelo: Seratswana sa tekolo se bonolo, dipolelo, lekgathe lefetile, lekgathe lejwale</p> <p>Moeleo wa lentswe: Mahlalosongwe; malatodi; Moelelo o totobetseng le wa bonono</p> <p>Matshwao a puo: kgutlo; feelwana; diabulwadiakwalwa, Kgutlwanafeelwana</p>

<p>MOSEBETSI WA TEKANYETSO YA SEMMUSO WA 8 HO ARABA DINGOLWA (matshwao 30)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Thothokiso (matshwao 10) • Terama (matshwao 10) • Palekgutshwe (matshwao 10) 			
<p>MESEBETSI EO ESENG YA SEMMUSO</p>			
<p>Mesebetsi ya ho Mamela le Ho bua</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mesebetsi e fapaneng ya ho mamela le ho bua • Mesebetsi ya ho mamela le ho bua e tsamaellanang le dipehelo tsa a COVID 19 	<p>Mesebetsi ya ho bala le ho boha</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tshebetso ya ho bala • Mesebetsi ya ho balla hodimo • Mesebetsi ya ditema kutlwisiso • Mesebetsi ya tema ya dingolwa e itshetlehileng ka ditema tsa dingolo tse hlwauweng . 	<p>Mesebetsi ya ho ngola le ho nehelana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tshebetso ya ho ngola • Ho ngola seratswana • Ditema tsa kgokahanyo • Meqoqo • Ho ngola ka hoiqapela 	<p>Mesebetsi ya dibopeho le melao ya tshebediso ya puo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mesebetsi e fapaneng ya dibopeho le melao ya tshebediso ya puo
<p>KAKARETISO YA MESEBETSI YA TEKANYETSO KERETI YA 7 KOTARA YA 3</p>			
<p>MOSEBETSI WA TEKANYETSO YA SEMMUSO WA 6: HO NGOLA POROJEKE YA BOIQAPELO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Etsa diphuphutso mme o ngole porojeke (20+30+50) 	<p>MOSEBETSI WA TEKANYETSO YA SEMMUSO WA 7 HO NGOLA POROJEKE YA BOIQAPELO</p> <p>Nehelana ya porojeke ya molomo (matshwao 2 Simolla kapa qala ka mosebetsi wa molomokotareng ya 3mme o o qetelle kotareng ya 4 ha o rekota matshwao)</p>	<p>MOSEBETSI WA TEKANYETSO YA SEMMUSO WA 8 HO ARABA DINGOLWA (matshwao 30)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Thothokiso (matshwao 10) • Terama (matshwao 10) • Palekgutshwe (matshwao 10) 	

KEREITI YA 7 KOTARA YA 4				
BOKGONI	Ho mamela le Ho bua	Ho bala le Ho boha	Ho ngola le Ho nehelana	Dibopeho le Melao ya Tshebediso ya Puo
Beke ya 1-2	<p>Mawa a Ho Mamela le ho Bua Puo e sa hlophiswang: Ho hlahisa sebui/ho etsa puo ya teboho/ho pheta ya pale</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kgetha sehlooho se loketseng • Hlophisa tlhahisoleseding ka tsela e hokahaneng • Hlwaya tlotlontswe, dibopeho tsa puo, • Selekela le qetelo tse phethahetseng • Makgetha le melao ya ho bua pontsheng ya batho, dithekenike tsa ho bua, sebopeho <p>Ho balla hodimo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tshebediso ya sehalo, lebelo le ho theoha le ho phahama ha lentse • Ho hlokomela matshwao a puo bakeng sa kgahlamelo e lokileng • Puo ya mmele e loketseng 	<p>Tema ya dingolwa e jwalo ka padi ya batjha/ dipalekgutshwe/ tshwantshiso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Makgetha a sehlooho a tema ya dingolwa: mophetwa, tlhahiso le kgodiso ya baphetwa, poloto, kgohlano, boitshetleho, tikoloho, mopheti, mookotaba <p>Ho bala/ho boha bakeng sa kutliso (sebedisa ditema tse ngotsweng le tse bohuwang)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho okola ditema ho fumana moelelo wa sehlooho • Ho tlodisa ditema mahlo ho fumana dintlha tse tshhehetsang • Ho etsa dikakanyo • Ho fumana moelelo wa mantsewe a sa tlwaelehang le ditshwantsho • Dintlha tsa sehlooho tse tshhehetsang • Ntlha le mohopolo • Dikakanyo le diqeto • Mohopolo wa hae <p>Latela tshebetso ya ho bala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ho ho bala (hlahisa tema) • Nakong ya ho bala (makgetha a tema) • Kamorao ho ho bala (araba dipotso, bapisa, 	<p>Tema ya kgokahano e telele/ e kgutshwane mohl. ho fana ka ditaelo/ditshupiso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ditlhokeho tsa Sebopeho, setaele • Baamohedi ba ditaba, maemo le sepheo • Kgetho ya mantsewe le dibopeho tsa puo <p>Tsepamisa maikutlo ho tshebetso ya ho ngola:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Ho etsa moralo/Boitokisetso ba ho ngola</i> • <i>Ho ngola mokgwaritso</i> • <i>Ho boeletsa mosebetsi</i> • <i>Ho bala hape bakeng sa ntlafatso</i> • <i>Ho hlaola diphoso le ho nehelana</i> 	<p>Boemo ba lentse: Mabitsorarane, makgethi: dikgato tsa papiso;</p> <p>Boemo ba polelo: Dipolelonolo; dipolelokopane; dipolelorarane; dipolelwanatthalosi, dipolelwanakgethi</p> <p>Moelelo wa lentse: Mahlalsonngwe; malatodi; Moelelo o totobetseng le wa bonono/ bokgabo; makgethi; mahlalosi</p> <p>Matshwao a puo: Kgutlwanafeelwana; Ditsejana; Kgutlo</p>

		fumana ho se tshwane, ho lekola)		
Beke ya 3-4		<p>Bala tema e nang le dayari/ imeili/ diflayara</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebopeho • Tshebediso ya puo • Baamohedi ba tobilweng <p>Dithothokiso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Makgetha a sehlooho a thothokiso • Sebopeho sa ka hare sa thothokiso, mekgabisopuo, karaburetso, raeme, morethetho • Sebopeho sa ka ntle sa thothokiso, melathothokiso, diratswana, • Fonte • Moelelo wa bonono • Maikutlo • Mookotaba le molaetsa <p>Tshebetso ya ho bala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ho ho bala (hlahisa tema) • Nakong ya ho bala (makgetha a tema) • Kamorao ho ho bala (araba dipotso, bapisa, fumana ho se tshwane, ho lekola) 	<p>Ditema tsa kgokahano tse telele/tse kgutshwane mohl. imeili, diphoustara/ ho ngola dayaring/ diflayara</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ditlokeho tsa sebopeho, setaele, ntlhakemo • Baamohedi ba ditaba, maemo le sepheo • Kgetho ya mantswe le dibopeho tsa puo • Popeho ya dipolelo, bolelele le mefuta ya dipolelo <p>Hlahisa e le nngwe ya ditema tse boletsweng ka hodimo</p> <p>Tsepamisa maikutlo ho tshebetso ya ho ngola:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho etsa moralo/Boitokisetso ba ho ngola • Ho ngola mokgwaritso • Ho boeletsa mosebetsi • Ho bala hape bakeng sa ntlafatso • Ho hlaola diphoso le ho nehelana 	<p>Boemo ba lentswe:</p> <p>Maemedi, mabotsi, masupi, mabitsohohle, maetsi, maakaretsi, makgethi: dikgato tsa papiso, dihlongwapele, dihlongwanthao, metso.</p> <p>Boemo ba polelo:</p> <p>Puosebui, dipotso tse otlohileng, lehokamoetsi, dipolelo tse kgutsufaditsweng, Dipotso tse sa hlokeng ho arajwa</p> <p>Moelelo wa lentswe:</p> <p>Malatodi; moelelo o totobetseng, moelelo wa puo ya bonono</p> <p>Matshwao a puo: Matshwao a qotso, matshwao a potso, feelwana, matshwao a makalo, fonte</p>
<p>Mosebetsi wa tekanyetso ya semmuso wa 7 Tsa molomo :(Matshwao 20) Ho nehelana ka puo ya molomo ka porojeke titjhene o lokela ho qala ka ho laoa mosebetsi ona kotareng ya 3 ho etsa bonnete bah ore baithuti ba</p>				

hlahlojwa kaofela qetellong ya kotara.				
Beke ya 5-6	<p>Mawa a ho Mamela le ho Bua</p> <p>Temakutlwisiso e mamelwang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hlalosa tshebetso ya ho mamela • Ho ngola dinoutso • Araba dipotso <p>Puo e hlophisitsweng</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tshebediso ya sehalo, lebelo le hop hahama le ho theosa ha lentswe • Tshebediso ya puo e hlohleletsang/ e fehlang maikutlo/e susumetsang • Tshebediso ya dikgakollo • Latela melao ya tshebediso ya puo • Puo ya mmele e loketseng • Selekela le qetelo tse phethahetseng • Sepheo, baamohedi ba ditaba ba tobilweng le maemong 	<p>Bala tema ya dingolwa e jwalo ka padi ya batjha/dipalekgutshwe/ tshwantshiso/ditshomo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Makgetha a sehlooho a tema ya dingolwa: mophetwa, tlhahiso le kgodiso ya baphetwa, poloto, kgohlano, boitshetleho, tikoloho, mopheti, mookotaba <p>Dithothokiso: Dithothokiso tse baletsweng</p> <ul style="list-style-type: none"> • Makgetha a sehlooho a thothokiso • Sebopeliso sa ka hare sa thothokiso, mekgabisopuo, karaburetso, raeme, morethetho • Sebopeliso sa ka ntle sa thothokiso, melathothokiso, diratswana, • Fonte • Moelelo wa bonono • Maikutlo • Mookotaba le molaetsa <p>Manollo ya thothokiso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melathothokiso, mantswe, ditemanathothokiso, kgokahano ya mela, phetapheto, fonte, matshwao a puo • Moelelo o akantsweng le otlohohileng 	<p>Poeletso le boitokisetso ba ditlhalobo</p> <p>Meqoqo</p> <p>Mohato wa boitokisetso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ditlhokeho tsa sebopeliso, setaele • Baamohedi ba ditaba, maemo le sepheo • Kgetho ya mantswe le dibopeliso tsa puo <p>Tsepamisa maikutlo ho tshebetso ya ho ngola:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Ho etsa moralo/Boitokisetso ba ho ngola</i> • <i>Ho ngola mokgwaritso</i> • <i>Ho boeletsa mosebetsi</i> • <i>Ho bala hape bakeng sa ntlafatso</i> • <i>Ho hlaola diphoso le ho nehelana</i> 	<p>Boemo ba lentswe: Mathusi, maetsi, makgethi: dikgato tsa papiso</p> <p>Boemo ba polelo: Leeme, ditumelo tse seng tsa nnete, ho sekamisa ditaba, Dipolelo tsa puo e fehlang le e hlohleletsang maikutlo, Dipotso tse sa hlokeng ho arajwa</p> <p>Moelelo wa lentswe: Mahlasosongwe, malatodi, boemong</p> <p>Matshwao a puo: Kgutlo, feelwana, matshwao a makalo, matshwao a qotso</p>

	MOSEBETSI WA TEKANYETSO YA SEMMSUO WA 9			
	<ul style="list-style-type: none"> Ho ngola tema tsa kgokahano (2 tse kgutshwanyane kapa 1etelele Mosebetsi ona o etswe pele ho teko e laolwang) 			
Beke ya 7-8	Poeletso le boitokisetso ba ditlhahlobo Ho bua: <ul style="list-style-type: none"> Puo e hlophisitsweng/ ngangisano/ inthaviu/moqoqo kapa puisano Ho bala ho hlophisitsweng Ho bala ho sa hlophiswang Ho mamela <ul style="list-style-type: none"> Temakutlwisiso e mamelwang 	Poeletso le boitokisetso ba ditlhahlobo Ho bala <ul style="list-style-type: none"> Ho bala ho hlophisitsweng Ho bala ka kutlwisiso Kakaretso/Kgutsufatso • Dingolwa: <ul style="list-style-type: none"> -- Padi/dipalekgutshwe/ditshomo/ -- Tshwantshiso/ho ithuta ka difilimi - -- Dithothokiso 	Poeletso le boitokisetso ba ditlhahlobo Ho ngola: Ditema tsa kgokahano <ul style="list-style-type: none"> Moqoqo 	Boemo ba lentswe: Maemedi, Dikutu Boemo ba polelo: Dipolelonolo, dipolelokopane, dipolelorarane, lehokamoetsi, moetsi, mokgwa wa dipotso (dipolelo tse botsang), tatolo, Moelelo wa lentswe: Mahlalolsonngwe, malatodi, moelelo o totobetseng, moelelo wa puo ya bonono Matshwao a puo
BEKE 9-10	MOSEBETSI WA TEKANYETSO YA SEMMSUO WA 10 TEKO E LAOLWANG HO ARABA DITEMA (Matswao 60) <ul style="list-style-type: none"> Potso 1: Ditema tsa dingolwa kapa tseo eseng tsa dingolwa (matshwao 20) Potso 2: Tema e bohawang (Matshwao 10) Potso 3: Kgutsufatso (10) Potso 4: Dibopeho le melao ya tshebediso ya puo (20 marks) 			
	MESEBETSI YA TEKANYETSO EO ESENG YA SEMMUSO			
	Mesebetsi ya ho Mamela le Ho bua <ul style="list-style-type: none"> Mesebetsi e fapaneng ya ho mamela le ho bua 	Mesebetsi ya ho bala le ho boha <ul style="list-style-type: none"> Tshebetso ya ho bala 	Mesebetsi ya ho ngola le ho nehelana <ul style="list-style-type: none"> Tshebetso ya ho ngola 	Mesebetsi ya dibopeho le melao ya tshebediso ya puo.

2021 Sesotho Puo ya Tlatsetso ya Pele Kereiti ya 7 Tokomane ya Kakaretso ya Moralo - MTS o Boeleditsweng (Kamora Covid-19)

	<p>Mosebetsi ya ho mamela le ho bua e tsamaellanang le dipehelo tsa a COVID 19</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mosebetsi ya ho balla hodimo • Mosebetsi ya ditema kutlwisiso • Mosebetsi ya tema ya dingolwa e itshetlehileng ka ditema tsa dingolo tse hlwauweng . 	<ul style="list-style-type: none"> • Ho ngola seratswana • Ditema tsa kgokahanyo • Meqoqo • Ho ngola ka hoiqapela 	<p>Mosebetsi e fapaneng ya dibopeho le melao ya tshebediso ya puo</p>
<p>KAKARETISO YA MESEBETSI YA TEKANYETSO KERETI YA 7 KOTARA YA 4</p>				
	<p>MOSEBETSI WA TEKANYETSO YA SEMMUSO WA7 TSAMOLOMO (matshwao 20) <ul style="list-style-type: none"> • nehelano ya porojeke ya molomo titjhere elokela ho qala /ho simolla ho hlahloba baithuti ka mosebetsi ona ho tloha kotareng ya 3ho etsa bonnete b aba hore baithuti bohle bay a hlahlojwa qetellong ya kotara ya 4</p>	<p>MOSEBETSI WA TEKANYETSO YA SEMMUSO WA 9: Ho ngola ho ngola tema tsa kgokahano (2 tse kgutshwanyane kapa 1etelele E ngolwe pele ho teko e laolwang</p>	<p>MOSEBETSI WA SEMMSUO WA 10 TEKO E LAOLWANG HO ARABA DITEMA (Matswao 60) <ul style="list-style-type: none"> • Potso 1: Ditema tsa dingolwa kapa tseo eseng tsa dingolwa (matshwao 20) • Potso 2: Tema e bohuwang (Matshwao 10) • Potso 3: Kgutsufatso (10) • Potso 4: Dibopeho le melao ya tshebediso ya puo (matshwao 20) </p>	